

1. MAXIMUM PERMISSIBLE EXPOSURE (MPE)

1.1. Related Submittal(s) / Grant (s)

This submittal(s) (test report) is intended to comply with § 2.1091 Radiofrequency radiation exposure evaluation: mobile devices of the FCC CFR 47 Rules, CFR 1.1310 (b) Radio frequency Radiation Exposure Requirement.

1.2. Special Accessories

Not available for this EUT intended for grant

1.3. Equipment Modifications

Not available for this EUT intended for grant.

1.4. Limitation

Frequency Range (MHz)	Electric Field Strength (V/m)	Magnetic Field Strength (A/m)	Power Density (mW/cm ²)	Averaging Time (minute)
Limits for General Population/Uncontrolled Exposure				
0.3-1.34	614	1.63	*(100)	30
1.34-30	824/f	2.19/f	*(180/f ²)	30
30-300	27.5	0.073	0.2	30
300-1500	/	/	F/1500	30
1500-15000	/	/	1.0	30

F = frequency in MHz

* = Plane-wave equipment power density

1.5. Exposure (MPE) Evaluation

The evaluation and calculation as deduces below presents only worst-case that produces highest value of the result:

$$S=PG/4\pi R^2$$

Where: S = Power density

P = Power input to antenna

G = Power gain of the antenna in the direction of interest relative to an isotropic radiator

R = Distance to the center of radiation of the antenna

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.

除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. | No.134,WuKungRoad,NewTaipeiIndustrialPark,WukuDistrict,NewTaipeiCity,Taiwan24803/新北市五股區新北產業園區五工路134號

台灣檢驗科技股份有限公司

t (886-2) 2299-3279

f (886-2) 2298-0488

www.tw.sgs.com

Member of SGS Group

Worst case Max Power of each band

Technology	Frequency (MHz)	Max Conducted Power (dBm)	Max Gain (dBi)	Duty Cycle	FCC Power Density @20cm (mW/cm^2)	FCC MPE Limit (mW/cm^2)
802.11b	2437	16.90	2.00	97.75	0.01510	1.000
802.11a	5180	19.63	3.00	87.79	0.03202	1.000
GSM 850	824.2	31.50	1.20	50	0.18532	0.549
GSM 1900	1850.2	31.50	0.50	50	0.15773	1.000
WCDMA II	1852.4	23.00	0.50	100	0.04456	1.000
WCDMA IV	1752.6	23.00	0.90	100	0.04886	1.000
WCDMA V	826.4	23.00	1.20	100	0.05235	0.551

The predicted power density level of all scenarios are below the uncontrolled exposure limit.

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.

除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. | No.134,WuKungRoad,NewTaipeiIndustrialPark,WukuDistrict,NewTaipeiCity,Taiwan24803/新北市五股區新北產業園區五工路134號

台灣檢驗科技股份有限公司

t (886-2) 2299-3279

f (886-2) 2298-0488

www.tw.sgs.com

Member of SGS Group

2. Collocated MPE Analysis

The device may transmit simultaneously with other collocated radio transmitters within a host device, provided the following conditions are met:

- Each collocated radio transmitter has been certified by FCC for mobile application (that will be met since module will have its own FCC ID and host device will have its own FCC ID)
- At least 20 cm separation distance between the antennas of the collocated transmitters and the user's body must be maintained at all times (host installation should take care of that)

The output power and antenna gain in a collocated configuration must not exceed the limits and configurations stipulated in the following table 1. The power density calculations for the individual transmitters per wireless technology at an exposure minimum separation distance of 20cm.

Exclusion of test condition:

Simultaneous transmission MPE test exclusion applies when the sum of the MPE ratios for all simultaneous transmitting antennas incorporated in a host device, based on calculated or measured field strengths or power density, is ≤ 1.0 .

MPE ratio1 + MPE ratio2+MPE ratio3 <=1.0

The spreadsheet as FCC deduces, and releases is employed to conduct the measurement:

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.

除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. | No.134,WuKungRoad,NewTaipeiIndustrialPark,WukuDistrict,NewTaipeiCity,Taiwan24803/新北市五股區新北產業園區五工路134號

台灣檢驗科技股份有限公司

t (886-2) 2299-3279

f (886-2) 2298-0488

www.tw.sgs.com

Member of SGS Group

Worst case Max Power of each band

Technology	Frequency (MHz)	Max Conducted Power (dBm)	Max Gain (dBi)	Duty Cycle	FCC Power Density @20cm (mW/cm^2)	FCC MPE Limit (mW/cm^2)
802.11b	2437	16.90	2.00	97.75	0.01510	1.000
802.11a	5180	19.63	3.00	87.79	0.03202	1.000
GSM 850	824.2	31.50	1.20	50	0.18532	0.549
GSM 1900	1850.2	31.50	0.50	50	0.15773	1.000
WCDMA II	1852.4	23.00	0.50	100	0.04456	1.000
WCDMA IV	1752.6	23.00	0.90	100	0.04886	1.000
WCDMA V	826.4	23.00	1.20	100	0.05235	0.551

Evaluation is based on below combination that the device capable of transmitting simultaneously.

Scenario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
802.11b	V	V	V	V	V	V						
802.11a							V	V	V	V	V	V
GSM 850	V	V	V				V	V	V			
GSM 1900				V	V	V				V	V	V
WCDMA II	V			V			V			V		
WCDMA IV		V			V			V			V	
WCDMA V			V			V			V			V

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.

除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. | No.134,WuKungRoad,NewTaipeiIndustrialPark,WukuDistrict,NewTaipeiCity,Taiwan24803/新北市五股區新北產業園區五工路134號

台灣檢驗科技股份有限公司 | t (886-2) 2299-3279

f (886-2) 2298-0488

www.tw.sgs.com

Member of SGS Group

Scenario 1:
802.11b + GSM 850 + WCDMA II

802.11b (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11b / MPE limit	GSM 850 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 850 / MPE limit	WCDMA II (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA II / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.01510	1.000	0.01510	0.18532	0.549	0.33727	0.04456	1.000	0.04456	0.39693	0.549

Scenario 2:
802.11b+GSM 850+WCDMA IV

802.11b (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11b / MPE limit	GSM 850 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 850 / MPE limit	WCDMA IV (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA IV / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.01510	1.000	0.01510	0.18532	0.549	0.33727	0.04886	1.000	0.04886	0.40123	0.549

Scenario 3:
802.11b+GSM 850+WCDMA V

802.11b (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11b / MPE limit	GSM 850 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 850 / MPE limit	WCDMA V (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA V / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.01510	1.000	0.01510	0.18532	0.549	0.33727	0.05235	0.551	0.09503	0.44740	0.549

Scenario 4:
802.11b + GSM 1900 + WCDMA II

802.11b (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11b / MPE limit	GSM 1900 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 1900 / MPE limit	WCDMA II (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA II / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.01510	1.000	0.01510	0.15773	1.000	0.15773	0.04456	1.000	0.04456	0.21740	1.000

Scenario 5:
802.11b + GSM 1900 + WCDMA IV

802.11b (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11b / MPE limit	GSM 1900 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 1900 / MPE limit	WCDMA IV (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA IV / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.01510	1.000	0.01510	0.15773	1.000	0.15773	0.04886	1.000	0.04886	0.22169	1.000

Scenario 6:
802.11b + GSM 1900 + WCDMA V

802.11b (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11b / MPE limit	GSM 1900 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 1900 / MPE limit	WCDMA V (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA V / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.01510	1.000	0.01510	0.15773	1.000	0.15773	0.05235	0.551	0.09503	0.26786	0.551

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.

除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. | No.134,WuKungRoad,NewTaipeiIndustrialPark,WukuDistrict,NewTaipeiCity,Taiwan24803/新北市五股區新北產業園區五工路134號

台灣檢驗科技股份有限公司 | t (886-2) 2299-3279

f (886-2) 2298-0488

www.tw.sgs.com

Member of SGS Group

Scenario 7:
802.11a+GSM 850+WCDMA II

802.11a (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11a / MPE limit	GSM 850 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 850 / MPE limit	WCDMA II (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA II / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.03202	1.000	0.03202	0.18532	0.549	0.33727	0.04456	1.000	0.04456	0.41385	0.549

Scenario 8:
802.11a+GSM 850+WCDMA IV

802.11a (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11a / MPE limit	GSM 850 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 850 / MPE limit	WCDMA IV (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA IV / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.03202	1.000	0.03202	0.18532	0.549	0.33727	0.04886	1.000	0.04886	0.41815	1

Scenario 9:
802.11a+GSM 850+WCDMA V

802.11a (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11a / MPE limit	GSM 850 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 850 / MPE limit	WCDMA V (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA V / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.03202	1.000	0.03202	0.18532	0.549	0.33727	0.05235	0.551	0.09503	0.46432	0.549

Scenario 10:
802.11a+GSM 1900+WCDMA II

802.11a (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11a / MPE limit	GSM 1900 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 1900 / MPE limit	WCDMA II (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA II / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.03202	1.000	0.03202	0.15773	1.000	0.15773	0.04456	1.000	0.04456	0.23431	1.000

Scenario 11:
802.11a+GSM 1900+WCDMA IV

802.11a (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11a / MPE limit	GSM 1900 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 1900 / MPE limit	WCDMA IV (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA IV / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.03202	1.000	0.03202	0.15773	1.000	0.15773	0.04886	1.000	0.04886	0.23861	1

Scenario 12:
802.11a+GSM 1900+WCDMA V

802.11a (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	802.11a / MPE limit	GSM 1900 (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	GSM 1900 / MPE limit	WCDMA V (mW/cm^2)	FCC MPE limit (mW/cm^2)	WCDMA V / MPE limit	Total (mW/cm^2)	FCC Limit (mW/cm^2)
0.03202	1.000	0.03202	0.15773	1.000	0.15773	0.05235	0.551	0.09503	0.28478	0.551

Measurement Result

The predicted power density level of all scenarios are below the uncontrolled exposure limit.

~ End of Report ~

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.

除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

SGS Taiwan Ltd. | No.134,WuKungRoad,NewTaipeiIndustrialPark,WukuDistrict,NewTaipeiCity,Taiwan24803/新北市五股區新北產業園區五工路134號

台灣檢驗科技股份有限公司 | t (886-2) 2299-3279

f (886-2) 2298-0488

www.tw.sgs.com

Member of SGS Group